

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

STUDY

You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za



SA EXAM
PAPERS



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS

SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA (FAL)

PAMPIRI YA BORARO (P3)

2016

MADUO: 100

NAKO: Diura di le 2½

Pampiri e, e na le ditsebe di le 6.

DITAELO LE TSHEDIMOSETSO

1. Pampiri e, e arogantswe ka DIKAROLO di le THARO:

KAROLO YA A:	Tlhamo	(50)
KAROLO YA B:	Ditlhangwa tse dileele tsa tirisano gammogo le ditlhangwa tse di dirisang mekgwa e e farologaneng ya tlhaeletsano	(30)
KAROLO YA C:	Ditlhangwa tse dikhutshwane tsa tirisano	(20)
2. Araba potso e le NNGWE go tswa mo KAROLONG NNGWE le NNGWE.
3. Kwala ka puo e o tlhatlhobiwang ka yona.
4. Simolola KAROLO NNGWE le NNGWE mo tsebeng e NTŠHWA.
5. Kwala letlhomeso (sekao, mmapa wa dikakanyo/sethalo/tšhate/mafoko a a kaelang, jalo le jalo), siamisa diphoso le go buisa tiro ya gago gape. Letlhomeso le kwalwe PELE o simolola go kwala tlhamo.
6. Tirokwalo ya ipaakanyo yotlhe e tshwanetse go tlhagelela sentle. Thala mola o o sekaganyang go supa fa tirokwalo e le ya ipaakanyetso.
7. Tiriso ya nako e e tshitshinngwang ke:
 - Metsotso e le 80 mo KAROLONG YA A
 - Metsotso e le 40 mo KAROLONG YA B
 - Metsotso e le 30 mo KAROLONG YA C
8. Dinomoro tsa dikarabo di tlhagelele jaaka di ntse mo pampiring ya dipotso.
9. Naya karabo NNGWE le NNGWE setlhogo se se maleba.
10. Setlhogo ga se a tshwanela go akarediwa mo palong ya mafoko a a tlhokegang.
11. Kwala sentle ka mokwalo o o buisegang.

KAROLO YA A: TLHAMO**POTSO 1**

Kwala tlhamo ya boleele jwa mafoko a a ka nnang 250–300 ka NNGWE fela ya ditlhogo kgotsa ditshwantsho tse di neilweng. Fa o dirisa setshwantsho go kwala tlhamo, se neele setlhogo. O se ke wa lebala go thala letlhomeso/lenaneopaakanyo pele o kwala.

- 1.1 Botlhokwa jwa diphologolo. [50]
- 1.2 Goreng ke rata go nna mmegadikgang. [50]
- 1.3 Fa nka nna mosireletsi wa setšhaba ('Public Protector') ... [50]
- 1.4 Thuto ke botshelo. Dumela kana ganela. [50]
- 1.5 Ke ne ke sa itse ... [50]
- 1.6 Molemo le mathata a a tilholwang ke phokotso ya tlamelo/thebolo ya motlakase ('loadshedding'). [50]
- 1.7 Lebelela ditshwantsho tse di latelang, mme o tlopho se le SENGWE go kwala tlhamo. Naya tlhamo ya gago setlhogo.

1.7.1



[Se nopotswe go tswa mo www.google.sports]

[50]

1.7.2



[Se nopotswe go tswa mo inthaneteng]

[50]

PALOGOTLHE YA MADUO A KAROLO YA A:

50

**KAROLO YA B: DITLHANGWA TSE DILEELE TSA TIRISANO GAMMOGO LE
DITLHANGWA TSE DI DIRISANG MEKGWA E E
FAROLOGANENG YA TLHAELETSANO****POTSO 2**

- Araba potso e le NNGWE fela mo KAROLONG e.
- Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka nnang 120–150.

2.1 LEKWALO LA BOTSALANO ('FRIENDLY LETTER')

Kwalela tsala ya gago lekwalo o kope maitshwarelo ka ntlha ya gore ga o a kgona go nna teng mo moletlong wa botsalo jwa gagwe.

[30]**2.2 TSA BOTSHELO JWA MOSWI ('OBITUARY')**

O ne o le kwa sekolong fa go begiwa loso lwa moithuti ka wena yo o bolailweng ke logadima. Ema ba losika nokeng ka go ba kwalela tsa botshelo jwa moswi.

[30]**2.3 THADISO YA FILIMI ('FILM REVIEW')**

O kile wa bona setshwantsho sengwe se se neng sa go itumedisa. Kwala thadiso ka ga sona.

[30]**2.4 MMUISANO ('DIALOGUE')**

Ntsalao ('cousin') o ne a kopile gore le kopane ka malatsi a boikhutso. Kwala mmuisano o lo neng lo o tshwere ka go dira dithulaganyo tsa moletlo wa go kopanya losika.

[30]**PALOGOTLHE YA MADUO A KAROLO YA B: 30**

KAROLO YA C: DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO**POTSO 3**

- Araba potso e le NNGWE fela mo KAROLONG e.
- Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka nnang 80–100.

3.1 KARATA YA TALETSO ('INVITATION CARD')

Mo kerekeng ya lona go na le konsarata ya mmino wa bašwa. Laletsa bašwa ba dikereke tse di mabapi go tla go tshegetsa moletlo o.

[20]**3.2 PHASALATSO ('ADVERTISEMENT')**

Lebelela setshwantsho se se latelang, mme morago o kwale phasalatso e e tla tsamaelanang le sona.



[Se nopotswe go tswa mo www.google.holidays]

[20]**3.3 BUKATSATSI ('DIARY')**

O ne o tsere loeto lwa sekolo ka malatsi a boikhutso. Kwala bukatsatsi ya se lo neng lo se dira mo malatsing a le matlhano ao.

[20]**PALOGOTLHE YA MADUO A KAROLO YA C: 20****PALOGOTLHE YA TLHATLHOBO: 100**